

versificatore, *m.* V. verseggiatore.
versificazione, *f.* V. verseggiamento.

versiliberismo, *m.* (neol. lett.) upotreba slobodnih stihova; književna škola pristaša slobodnih stihova.

versione, *f.* (da lingua stranièra) prijevod (na materinski jezik); (scol., in una lingua stranièra) zadaća; (interpretatione) tumačenje; (d' un fatto) priča, pričanje; (chir.) obrat (djeteta u materi); ci sono molte -i su questo fatto, o tome dogadaju ima mnogo priča, mnogo se prepričava.
versipelle, *ag.* (lett.) prepreden, lukav, podmukao. || *m.* prepredenjak, podmuklica.

vèrso, *m.* stih; (riga) redak; (lament) jauk, kuknjava, lelek; (modo) način; (banda) strana; -i sciolti, nesročni stihovi, stihovi bez sroka; -i liberi, slobodni stihovi (s različnim brojem slogova i slobodno raspoređenim slikovima); grandi -i, aleksandrijski stihovi (od 12 slogova); -i comuni, deseterac; — dell usignolo, jocanje slavulja; andar a' -i, ugadati; non c' è — di trovarlo, nema mogućnosti da se pronade; méttere in -i, V. verseggiare; trovare il —, naći najbolje rješenje; prendere uno per il suo —, uvjeriti nekoga a da ga se ne razdraži, ne naljuti; prendere la cosa per il suo —, uzeti stvar sa dobre strane; okoristiti se zgodom; mutar —, zasvirati u druge diple; trovare il —, pogoditi, domisliti se čemu; a modo e a —, kako valja.

vèrso, *prep.* put (col gen.); prema, k (col dat.); (circa) od prilike, otprilike; oko; (di fronte) prema; — sera, pred (pod) večer; — Natale, oko Božića, pri Božiću; — le cinque, oko pet sati; viene di — Roma, dolazi od (sa stanice) Rima; ha verso quarant' anni, ima po prilici četrdeset godina; — pronti contanti, uz (za) gotovinu; io, — di te, ja prema tebi, u poredbi s tobom; — corrispettivo, za plaéu, teretno; — garanzia, uz jamstvo; — pagamento, uz isplatu; — quietanza, uz namirnicu; — restituzione, uz povratak. || Sinón.:

carme, emistichio, distico, acrostico.

vèrsta, *f.* (misura russa di m. 1077) vrsta.

versuto, *ag.* (arc.) himben; prepreden, lukav.

vèrta, *f.* (di rete) sak (na gripu).

vèrtebra, *f.* (anat.) kičmeni pršljen, kralješak, kralješnjak, kralješ.

vertebrale, *ag.* kičmeni, kralješni; colonna —, kičma, hrptenica, kralješ.

vertebrato, *ag.* koji ima kičmu, hrptenjaču. || *m. i -i*, kičmenaci, kralješnjaci.

vertebratura, *f.* CAR. vješto rasporedivanje kičmenjaka, kralješnjaka, hrptenih (zglobnih) živinâ.

vertente, *ag.* o (col. loc.) što se tiče (col gen.); za (col gen.), u toku; odnoseći se na; (che verte) o čemu se radi; anno —, tekuća godina; lite —, nedovršena parnica, parnica u toku.

vertenza, *f.* (affare) posao; (controversia) raspra, prepirkica, razmirica.

vèrtere (3a pers. vèrte; pass. rem. vèrté), *v. n.* (lett.) biti viseće, biti u toku, visjeti, teći; (trattare) raditi se (o čemu); non verte, ne marim, nije me stalo.

verticale, *ag.* upravan, okomit, vertikalnan; (astr.) punto —, zenit, tjemenjača. || *f.* (mat. upravna crta, linija; okomica.

verticalità, upravnost, okomitost.

verticalmente, *av.* upravno, okomito.

vèrtice, *m.* (lett.) vrh; (della testa) tjeme, vrh glave; (di monte) sljeme, vrhunac; (astr.) tjemnište, vršnik.

verticillo, *m.* (scient.) prešljen, sveukupnost dijelova cvijeta ili lišća oko ose.

vertigine, *f.* vrtoglavica, nesvjetistica; (rivolgilimento) okrejanje, obrtanje; (veter.) vrtoglavica (u ovaca); (fig.) bunilo, zanos; spirito di —, prolazno bunilo, prolazan zanos.

vertiginoso, *ag.* vrtoglav, koji izaziva vrtoglavicu; koji ima osobine vrtoglavice, nesvjetice; (verticoso) virovit, pun vrtloga; giro —, neizmjerno brzo okrejanje; ballo —, vrtoglavlan ples, ples da se mozak vrti.